

**Table 1. Composite drill intersections, 543S Deposit**

Hole	Cross Section	Interval (m)	Length (m)	% Cu (0.20% Cu cutoff)	Ag (g/t)
CEN 465	800W	<b>7.2 – 8.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.09</b>	<b>15.4</b>
		<b>13.6 – 14.3</b>	<b>0.6</b>	<b>3.52</b>	<b>5.0</b>
CEN 466	800W	No intersections			
CEN 467	800W	No significant intersections			
CEN 477	2300W	<b>6.9 – 8.9</b>	<b>2.0</b>	<b>0.63</b>	<b>2.0</b>
		<b>13.5 – 23.3</b>	<b>9.8</b>	<b>2.63</b>	<b>7.8</b>
CEN 478	2400W	<b>91.2 – 98.1</b>	<b>6.9</b>	<b>4.43</b>	<b>4.7</b>
		<b>107.0 – 109.2</b>	<b>2.2</b>	<b>0.47</b>	<b>2.2</b>
CEN 479	2400W	<b>19.0 – 23.4</b>	<b>4.4</b>	<b>0.45</b>	<b>2.2</b>
CEN 480	2800E	No intersections			
CEN 486	2300W	<b>73.0 – 75.0</b>	<b>2.0</b>	<b>0.85</b>	<b>1.0</b>
		<b>97.3 – 105.5</b>	<b>8.2</b>	<b>0.34</b>	<b>1.3</b>
CEN 487	2400W	<b>40.0 – 56.0</b>	<b>16.0</b>	<b>0.47</b>	<b>2.5</b>
		<b>116.0 – 119.7</b>	<b>3.7</b>	<b>2.30</b>	<b>3.2</b>
CEN600	400W	<b>30.5 – 31.5</b>	<b>1.0</b>	<b>3.96</b>	<b>8.2</b>
CEN601	400W	No intersections			
CEN602	2800E	No intersections			
CEN603	1600E	No intersections			
CEN604	1600E	<b>310.0 – 318.0</b>	<b>8.0</b>	<b>0.51</b>	<b>2.5</b>
CEN607	3200E	<b>73.7 – 81.2</b>	<b>7.5</b>	<b>0.47</b>	<b>0.7</b>
CEN608	2500W	<b>54.3 – 59.3</b>	<b>5.0</b>	<b>0.26</b>	<b>2.4</b>

Hole	Cross Section	Interval (m)	Length (m)	% Cu (0.20% Cu cutoff)	Ag (g/t)
<b>CEN609</b>	<b>2500W</b>	<b>111.10 – 117.6</b>	<b>6.5</b>	<b>0.42</b>	<b>1.7</b>
<b>CEN610</b>	<b>3200E</b>	<b>54.5 – 78.0</b>	<b>23.5</b>	<b>1.52</b>	<b>3.9</b>
		<b>126.6 – 129.6</b>	<b>3.0</b>	<b>0.32</b>	<b>1.4</b>
<b>CEN611</b>	<b>2500W</b>	<b>153.8 – 159.8</b>	<b>6.0</b>	<b>0.26</b>	<b>0.8</b>
<b>CEN614</b>	<b>2000W</b>	No significant intersections			
<b>CEN615</b>	<b>2000W</b>	<b>101.5 – 103.5</b>	<b>2.0</b>	<b>0.31</b>	<b>0.7</b>
<b>CEN617</b>	<b>1800W</b>	<b>92.3 – 93.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.05</b>	<b>5.0</b>
<b>CEN618</b>	<b>2300W</b>	<b>43.0 – 45.0</b>	<b>2.0</b>	<b>0.76</b>	<b>1.1</b>
		<b>56.0 – 59.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.96</b>	<b>1.1</b>
		<b>65.7 – 68.3</b>	<b>2.6</b>	<b>0.31</b>	<b>0.9</b>
<b>CEN619</b>	<b>3000E</b>	<b>97.4 – 99.4</b>	<b>2.0</b>	<b>0.58</b>	<b>0.5</b>
<b>CEN620</b>	<b>2200W</b>	<b>32.0 – 40.0</b>	<b>8.0</b>	<b>3.92</b>	<b>13.4</b>
<b>CEN621</b>	<b>3000E</b>	<b>115.0 – 117.0</b>	<b>2.0</b>	<b>0.51</b>	<b>0.2</b>
<b>CEN623</b>	<b>3600E</b>	<b>116.5 – 120.5</b>	<b>4.0</b>	<b>3.26</b>	<b>20.2</b>
<b>CEN625</b>	<b>3600W</b>	<b>78.3 – 83.3</b>	<b>5.0</b>	<b>0.62</b>	<b>2.5</b>
<b>CEN627</b>	<b>2000W</b>	<b>22.0 – 23.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.65</b>	<b>0.6</b>
<b>CEN629</b>	<b>1800W</b>	<b>7.8 – 12.8</b>	<b>5.0</b>	<b>1.87</b>	<b>1.0</b>
<b>CEN632</b>	<b>600E</b>	No intersections			

**Table 2. Composite drill intersections, G-2 Deposit**

<b>G-2 Deposit</b>						
<b>Composite drill intersections – November 2013</b>						
<b>Hole</b>	<b>Cross Section</b>	<b>Interval (m)</b>	<b>Length (m)</b>	<b>True Width (m)</b>	<b>% Cu (0.75% Cu cutoff)</b>	<b>Ag (g/t)</b>
MH137	100E	143.0 - 145.6	2.6	1.8	1.94	3.6
		210.7 - 225.7	15.0	10.6	2.46	3.2
MH141	0E	4.0 – 18.0	14.0	9.9	4.89	4.7
MH143	No significant intersections					







Figure 1. Drill hole map, 543S Area




**Figure 2. Section 2300 W, 24 West Zone, 543S area**




**Figure 3. Section 2400W, 24 West zone, 543S area**



**Figure 4. Section 3200E, 543S area**



**Figure 5. Drill hole map, G-2 area**



**Figure 6. Section 100E, G-2 deposit**